

Primljeno:	07.05.2021		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
01/7	7464/1	-21	2607

NVO „Forum za evroatlantske perspektive“
NGO "Forum for Euro-Atlantic Perspectives"
e-mail: fep.montenegro@gmail.com

UPRAVA PRIHODA I CARINA
G-dinu Aleksandru Damjanoviću, V.D. direktora

PODGORICA

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Uvaženi g-dine Damjanoviću,

Shodno čl. 13 i 18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, molim Vas da mi uprava na čijem ste čelu, dostavi sljedeće informacije:

1. Koje firme su koristile pogodnosti propisane Zakonom o autoputu Bar-Boljare, u smislu:
- obračuna stope PDV-a 0% na promet proizvoda i usluga namijenjenih za izgradnju autoputa;
- neplaćanja poreza na dohodak fizičkih lica koja su zaposlena kod izvođača radova;
- umanjenja poreza na dobit ostvarenog iz prihoda od izgradnje autoputa u iznosu od 100%;
- oslobođanja od plaćanja carine za opremu i postrojenja namijenjena za izgradnju autoputa, kao i akciza na gorivo.

2. Da li su Uprava prihoda i carina i njihove inspeksijske organizacione jedinice dobijali prijave i prigovore na zloupotrebu ovih pogodnosti propisanih Zakonom o autoputu Bar-Boljare i protiv kojih firmi, i kakav je ishod tih prijava, odnosno da li je po njima postupano i kakvi su inspeksijski nalazi, odnosno da li su utvrđene određene nezakonitosti?

3. Da li su Uprava prihoda i carina i njihove inspeksijske organizacione jedinice samoinicijativno provjeravali i nastojali da utvrde da li je bilo zloupotreba i nezakonitosti prilikom izgradnje autoputa i kakvi su rezultati tih provjera?

Prethodne informacije su mi potrebne za period od početka radova na izgradnji autoputa. Molim Vas da mi tražene informacije dostavite elektronskim putem, na e-mail: fep.montenegro@gmail.com shodno članu 21 stav 1 tačka 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, u roku od 15 dana, u skladu sa članom 31 Zakona.

U Podgorici, 07.05.2021. godine

NVO Forum za evroatlantske perspektive,
Izvršni direktor,
Bojan Bugarin



DOSTAVLJENO:

-Ministarstvu finansija i socijalnog staranja



Broj: 03/1-7464/2-21

Podgorica, 18. maj 2021. godine

Uprava prihoda i carina Crne Gore na osnovu člana 29 i 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12 i 30/17), postupajući po zahtjevu NVO "Forum za evroatlantske perspektive", Podgorica, e-mail: fep.montenegro@gmail.com, donosi

R J E Š E N J E

Usvaja se zahtjev NVO "Forum za evroatlantske perspektive", Podgorica od 07.05.2021. godine, pa se dozvoljava pristup informaciji u dijelu koji se odnosi na podatak koje su firme koristile pogodnosti propisane Zakonom o autoputu Bar – Boljare u smislu obračuna stope PDV 0% na promet proizvoda i usluga namjenjenih za izgradnju autoputa, neplaćanja poreza na dohodak fizičkih lica koja su zaposlena kod izvođača radova, umanjeње poreza na dobit ostvarenog iz prihoda od izgradnje autoputa u iznosu od 100 %, oslobađanja od plaćanja carina za opremu i postrojenja namjenjena za izgradnju autoputa, kao i akciza za gorivo.

Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije akta - informacije na e-mail: fep.montenegro@gmail.com.

Odbija se, kao neosnovan, zahtjev NVO "Forum za evroatlantske perspektive", Podgorica od 07.05.2021. godine kojim je tražen pristup informaciji:

- da li su Uprava prihoda i carina i njihove inspeksijske organizacione jedinice dobijale prijave i prigovore na zloupotrebu pogodnosti propisanih Zakonom o autoputu Bar – Boljare i protiv kojih firmi, i kakav je ishod tih prijava, odnosno da li je po njima postupano i kakvi su inspeksijski nalazi, odnosno da li su utvrđene određene nezakornitosti;
- da li su Uprava prihoda i carina i njihove inspeksijske organizacione jedinice samoinicijativno provjeravale i nastojale da utvrde da li je bilo zloupotreba i nezakornitosti prilikom izgradnje autoputa i kakvi su rezultati tih provjera;

O b r a z l o ž e n j e

NVO "Forum za evroatlantske perspektive", Podgorica podnijela je Upravi prihoda i carina zahtjev dana 07.05.2021. godine, kojim je tražen pristup informaciji koja se odnosi na podatak koje su firme koristile pogodnosti propisane Zakonom o autoputu Bar – Boljare u smislu obračuna stope PDV 0% na promet proizvoda i usluga namjenjenih za izgradnju autoputa, neplaćanja poreza na dohodak fizičkih lica koja su zaposlena kod izvođača radova, umanjeње poreza na dobit ostvarenog iz prihoda od izgradnje autoputa u iznosu od 100 %, oslobađanja od plaćanja carina za opremu i postrojenja namjenjena za izgradnju autoputa, kao i akciza za gorivo, da li su Uprava prihoda i carina i njihove inspeksijske organizacione jedinice dobijale prijave i prigovore na zloupotrebu ovih pogodnosti propisanih Zakonom o autoputu Bar – Boljare i protiv kojih firmi, i kakav je ishod tih prijava, odnosno da li je po njima postupano i kakvi su inspeksijski nalazi, odnosno da li su utvrđene određene nezakornitosti, kao i da li su Uprava prihoda i carina i njihove inspeksijske organizacione

jedinice samoinicijativno provjeravale i nastojale da utvrde da li je bilo zloupotreba i nezakonitosti prilikom izgradnje autoputa i kakvi su rezultati tih provjera.

Postupajući po zahtjevu, ovaj organ je utvrdio da posjeduje traženu informaciju opisanu stavom 1 dispozitiva rješenja, te da se u tom dijelu ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i člana 16 Zakona o poreskoj administraciji, pa nalazi da se tom dijelu informacije može omogućiti pristup na zahtjevani način.

Takođe, ova Uprava je utvrdila bi dostavljanje tražene informacije opisane stavom 3 dispozitiva rješenja zahtjevalo sačinjavanje nove informacije, jer se ista na način i u formi kako podnosilac traži u svom zahtjevu ne nalazi u njenom posjedu, te je shodno članu 29 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojim je propisano da će organ vlasti odbiti zahtjev za slobodan pristup informaciji, ako pristup informaciji zahtjeva i podrazumjeva sačinjavanje nove informacije, odlučeno da predmetni zahtjev treba odbiti kao neosnovan.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja preko Uprave prihoda i carina. Žalba se podnosi u dva primjerka.



Aleksandar Damjanović
V.D. DIREKTORA

Dostavljeno: stranka
arhiva
a/a